

# t3\_pboole

(TMGPyP3UPo1CS9BtP1xmnGx7h45hkc4S4Nk)

October 27, 2020

Let  $v1\_relat\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_relat\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_relset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k9\_xtuple\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((v1\_relat\_1 X1) \wedge (v4\_relat\_1 X1 X0)) \Rightarrow (k1\_relset\_1 X0 X1 = k9\_xtuple\_0 X1) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((v1\_relat\_1 X1) \wedge (v4\_relat\_1 X1 X0)) \Rightarrow (v1\_partfun1 X1 X0 \Leftrightarrow (k1\_relset\_1 X0 X1 = X0)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((v1\_relat\_1 X0) \wedge (v1\_funct\_1 X0)) \Rightarrow (\forall X1. ((v1\_relat\_1 X1) \wedge (v1\_funct\_1 X1)) \Rightarrow ((X0 = X1) \Leftrightarrow ((k9\_xtuple\_0 X0 = k9\_xtuple\_0 X1) \wedge (\forall X2. (X2 \in k9\_xtuple\_0 X0) \Rightarrow (k1\_funct\_1 X0 X2 = k1\_funct\_1 X1 X2)))))) \quad (3)$$

**Theorem 1**

$$\forall X0. \forall X1. ((v1\_relat\_1 X1) \wedge ((v4\_relat\_1 X1 X0) \wedge (v1\_funct\_1 X1) \wedge (v1\_partfun1 X1 X0))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1\_relat\_1 X2) \wedge ((v4\_relat\_1 X2 X0) \wedge (v1\_funct\_1 X2) \wedge (v1\_partfun1 X2 X0)))) \Rightarrow ((\forall X3. (X3 \in X0) \Rightarrow (k1\_funct\_1 X1 X3 = k1\_funct\_1 X2 X3)) \Rightarrow (X1 = X2)))$$